

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2012. godine, i na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 16. aprila 2013. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U
INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), u članu 17. stav 1. tačka c) iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: "i roditeljskog".

Član 2.

U članu 26. stav 3. iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: "i roditeljskog".

Član 3.

Član 37. mijenja se i glasi:

"Član 37.

1. Roditelji djeteta mogu se sporazumjeti da odsustvo ili dio odsustva iz člana 36. stav 1. ovog zakona, nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke nastavi koristiti otac djeteta.
2. Otac djeteta može koristiti neiskorišteno pravo žene iz člana 36. stav 1. ovog zakona u slučaju: smrti majke djeteta, ako majka napusti dijete ili ako je iz opravdanih razloga spriječena da koristi to pravo".

Član 4.

U članu 42. stav 1. iza riječi "porodajnog" dodaju se riječi: i "roditeljskog".
U istom stavu iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: "i roditeljskog".

Član 5.

U članu 50. stav 4. tačka k) iza riječi "porodiljsko" dodaju se riječi: "i roditeljsko".

Član 6.

U članu 102. stav 1. tačka j) iza riječi: "porodiljskog dopusta" dodaju se riječi: "i prava roditelja za vrijeme trajanja roditeljskog odsustva".

Član 7.

U članu 104. stav 2. iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: " i roditeljskog".

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-44/12
16. aprila 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. **Božo Ljubić**, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Sulejman Tihić, s. r.